

A Ang Walay Kataposang Maayong Balita.

- ❖ Unsa ang walay kataposang maayong balita? Mao kini ang maayong asoy, nga si Jesus nagpasig-uli kanato ngadto sa Dios diha sa Iyang kamatayon (Roma 3:24-25).
- ❖ Si Jesus maoy kabayaran alang sa atong mga sala (1 Juan 2:2; 4:9-10; 2 Pedro 2:21-24).
- ✓ Kadtong nanagdawat kang Jesus nahiusa diha sa usa ka pagtoo ug usa ka misyon: ang pagmantala sa walay kataposang maayong balita.

B Ang Ikaduhang Pagbalik ni Cristo.

- ❖ Kita nagatuo nga si Jesus mobalik dinhi sa Yuta sumala sa Iyang giingon (Buhat 1:11; Mateo 24:26-27; Pinadayag 1:7; 1 Corinto 15:52; 1 Tesalonica 4:13-18).
- ✓ Ang Ikaduhang Pagbalik nagahiusa kanato diha sa paglaum samtang kita nagahulat sa pagpuyo sa walay katapusan uban sa Dios sa gugma ug grasya.

C Ang Langitnong Sanctwaryo.

- ❖ Ang Biblia puno sa mga referensya mahitungod sa langitnong templo o sanctwaryo, ang pinuy-anan sa Dios (Salmo 11:4; 102:19; Pinadayag 7:15; 15:5; Hebreohanon 9:24).
- ❖ Ang yutan-ong sanctwaryo ug ang mga serbisyo niini makatabang kanato sa pagsabot sa papel sa langitnong sanctwaryo. Ang katuyoan niini mao ang pagkuha sa sala.
- ❖ Si Jesus mao ang Labawng Sacerdote sa langitnong sanctwaryo. Siya napataliwala alang kanato didto (Hebreohanon 7:25).
- ✓ Ang ministeryo ni Cristo didto sa langitnong sanctwaryo nagahiusa kanato sa pag-ila atong nagapadayon nga panginahanglan alang sa kalooy ug grasya sa Dios.

D Ang Sabado.

- ❖ Ang Sabado diha sa Daang Tugon: Ang Dios nagpanalangin ug nagbalaan sa Sabado diha sa Paglalang (Genesis 2:3); Usa kini ka pinasahi nga panahon nga gilahi alang sa Dios sa pagpakigtambo sa Iyang katawhan (Levitico 23:3); Usa kini ka timaan alang sa katawhan sa Dios (Ezekiel 20:20).
- ❖ Ang Sabado diha sa Bag-ong Tugon: Si Jesus nagbantay sa Sabado ug nagpahimug-at sa buhat pagpang-ayo niini (Lucas 13:10-17); ang Apostoles nagbantay sa Sabado ug nagwali ngadto sa mga Judio ug mga Gentil sa Sabado (Buhat 13:44; 16:13).
- ✓ Ang Sabado karon: Kini nagapahinumdom kanato sa kagawasan gikan sa sala (Deuteronomio 5:15); Kita nagaila sa Dios ingon nga tag-iya sa atong mga kinabuhi ug panahon (Exodo 20:8-11)
- ✓ Ang Sabado nagapahiusa kanato diha sa espiritohanong pahulay diha kang Cristo (Isaias 58:13-14)

E Ang Kahimtang sa mga Patay.

- ❖ Ang imortalidad makapalagan lamang diha sa Dios (1 Timoteo 6:15-16). Siya magahatag niini kanato unya sa Ikaduhang Pagbalik (1 Corinto 15:50-55; 1 Tesalonica 4:13-18).
- ❖ Samtang nagapaabot, kita lamang mangatulog gikan sa panahon nga kita mamatay hangtud sa adlaw nga kita pagapukawon sa tingog ni Jesus (Ecclesiastes 9:5-6, 10; Salmo 146:4; 115:17; Juan 11:11-15; Juan. 5:28).
- ✓ Ang atong pagsabot sa kahimtang sa mga patay nagahiusa kanato sa pag-ila sa atong pagkalimitado ug pagsalig sa Dios alang sa matag gininhawa sa kinabuhi.